



LENANE TSAMAISO LE ATOLOSITSWENG LA DITSHEBELETSO TSA DIBAKA TSA HOBALA

Lekgotla la motse-toropo la-Midvaal le ikemiseditse ho ntshetsa pele ditshebeletso tsa dibaka tsa hobala le tlhahiso leseding ka mokgwa o phethahetseng.

Sepheho sa lenane-tsamaiso lena ke ho:

- Ntshetsa pele boleng ba tsebo le thuto ka kakarestso
- Ntshetsa pele tjheseho le thahasello ya ho bala
- Ntshetsa pele thuto e senang meedi
- Tshehetsa thuto metseng ya mahae
- Ho fana ka menyetla ya tsebo ho badudi bakobo dikgutshwane
- Ho fana ka menyetla ya boithabiso hobana le batjha
- Ho thusa ka ntshetso pele ya setso metsing ya mahae



Ka lenane-tsamaiso lena, re nehelana ka tsebo, dikeletso, boithabiso le tshehetso setjhabeng. Tsena re dietsa ka mekgwa e latelang:

- Metlae ya bana
- Ho balla le ho qoqela bana ditshomo
- Mesebetsi ya matsoho
- Tshebeletso tsa di buka
- Mananeo a matsatsi a phomolo
- Meqoqo le dipontsho

Diketsahalo tsa ntshetso pele ya setjhaba tsa lenane-tsamaiso lena di fumaneha dibakeng tse latelang:

- Alewynspoort
- Mamello
- Sicelo
- Bantu Bonke

